Renommer toutes vos photos en une seule fois.



L'explorateur de fichiers dispose d'une fonction de <u>renommage par lot</u> très pratique pour les photos. Voici comment l'utiliser.

Vous rentrez de vacances et vous avez fait le plein de clichés, soit avec votre smartphone, soit avec votre appareil photo numérique. Problème, les fichiers portent souvent des noms barbares tels que DSC00532.JPG, ce qui n'est guère parlant. Si vous les avez transférés sur votre PC Windows, vous pouvez les renommer facilement et surtout par lot. Pour cela, il suffit de lancer l'explorateur de fichiers.

 Allez dans le dossier contenant les photos et cliquez sur l'une d'entre elles pour activer la bonne partie de la fenêtre. Puis utilisez la séquence de touches <CTRL> + <A> pour sélectionner tous les fichiers.

ganiser 👻 🔚 Apercu Diaporama Imprimer	Courrier électronique	Graver Nouveau dossie	r	8==	• 🗊
Voisinage d'impression	Nom	Date	Туре	Taille Mots-clés	
😸 Voisinage réseau	C00532.IPG	08/07/2014 16:33	Fichier IPG	2.601 Ko	í -
Ordinateur	SC00533JPG	08/07/2014 19:22	Fichier JPG	2 555 Ko	
SYSTEM (C:)	DSC00534JPG	09/07/2014 11:28	Fichier JPG	2.947 Ko	
DONNEES (D:)	DSC00535JPG	09/07/2014 11:32	Fichier JPG	2 740 Ko	
SRECYCLE.BIN	DSC00537JPG	09/07/2014 11:52	Fichier JPG	2.951 Ko	
18ac67debb7d03d0e4	DSC00538JPG	09/07/2014 12:01	Fichier JPG	2 682 Ko	
74a4307444a92250f56fa4a6d1	DSC00539JPG	09/07/2014 12:02	Fichier JPG	2 712 Ko	
Configuration	DSC00542JPG	09/07/2014 12:17	Fichier JPG	2 980 Ko	
👃 Copenhague	SC00543JPG	09/07/2014 12:17	Fichier JPG	2 875 Ko	
🛟 Dropbox	SC00544JPG	09/07/2014 12:18	Fichier JPG	2.898 Ko	
Prive System Volume Information	DSC00545JPG	09/07/2014 12:19	Fichier JPG	1 937 Ko	1
	DSC00546JPG	09/07/2014 12:19	Fichier JPG	2.699 Ko	
Jelechargements	SC00548JPG	09/07/2014 12:36	Fichier JPG	3 047 Ko	
📕 Temp	SC00550JPG	09/07/2014 12:55	Fichier JPG	2.031 Ko	
🍌 Tests Audio Video	DSC00551.JPG	09/07/2014 13:25	Fichier JPG	2 808 Ko	
🍌 Travail	DSC00552.JPG	09/07/2014 13:26	Fichier JPG	2 136 Ko	
Lecteur DVD RW (E:)	DSC00554.IPG	09/07/2014 13:51	Fichier IPG	2 170 Kg	
Passe_platsuppression_automatique_a_14jours	DSC00555JPG	09/07/2014 13:51	Fichier JPG	2 168 Ko	
REDACTION_WEB (\\rmc.local\donnees) (I:)	SC00557,JPG	09/07/2014 13:53	Fichier JPG	2 234 Ko	
Ponnees (\\rmc.local) (K:)	DSC00558JPG	09/07/2014 13:54	Fichier JPG	2 184 Ko	
🖵 Echange_All2 (\\rmc.local\donnees) (M:)	DSC00559JPG	09/07/2014 13:56	Fichier JPG	2 978 Ko	
ECHANGES_NI (\\rmc.local\Donnees) (N:)	SC00560JPG	09/07/2014 14:56	Fichier JPG	2 966 Ko	
Publics (\\rmc.local\donnees) (0:)	DSC00562JPG	09/07/2014 15:23	Fichier JPG	2 085 Ko	
📮 Réseau	DSC00563JPG	09/07/2014 15:24	Fichier JPG	2 020 Ko	
🤧 Panneau de configuration	DSC00565JPG	09/07/2014 15:34	Fichier JPG	2 944 Ko	
Corbeille		AA 100 1004 + 4 P 0.1	m () (n.n.		1

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la première photo, car c'est à partir d'elle que va commencer la numérotation, et sélectionnez *Renommer* dans le menu déroulant.

🔊 Voisinage d'impression 🔷	Nom	Date	Туре
Voisinage d'impression * Voisinage réseau * Ordinateur * SYSTEM (C:) DONNEES (D:) SRECYCLE.BIN 18ac67debb7d03d0e4 T4a4307444a92250f56fa4a6d1 * Configuration Copenhague Dropbox Prive System Volume Information * Telechargements * Tests Audio Video * Travail Lecteur DVD RW (E:) Passe_platsuppression_automatique_a_14jours * REDACTION_WEB (\rmc.local\donnees) (L:) *	Nom DSC005 DSC0	Date Date Date Date Date Date Date Date	Type Finite PG PG PG
Image: Character of the second sec	DSC0 S DSC0 S DSC0 S	Sapprinter Renommer Proprietes	PG PG PG

• Tapez le nom que vous souhaitez donner à votre ensemble de clichés et validez par la touche <*Entrée>*.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽					
Organiser 🕶 🔚 Aperçu Diaporama Imprim	ner Courrier électronique	Graver	Nouveau dossier		
🔊 Voisinage d'impression	Ivom	Date	1		
🛃 Voisinage réseau	CopenhagueJPG	08/07/	014 16:33		
P Ordinateur	DSC00533.JPG	08/07/	014 19:22		
SYSTEM (C:)	DSC00534 IPG	09/07/	014 11:28		
DONNEES (D:)	DSC00535.JPG	09/07/2	2014 11:32		
SRECYCLE.BIN	DSC00537.JPG	09/07/2	2014 11:52		
18ac6/debb/d03d0e4	DSC00538.JPG	09/07/2	2014 12:01		
/44430/444a92250f50fa4a0d1	DSC00539.JPG	09/07/2	2014 12:02		
	DSC00542.JPG	09/07/2	2014 12:17		
Durahan Durahan	DSC00543.JPG	09/07/2	2014 12:17		
Diopbox	SC00544.JPG	09/07/2	2014 12:18		
Prive	DSC00545.JPG	09/07/2	2014 12:19		
System Volume Information	DSC00546.JPG	09/07/2	2014 12:19		
Telechargements	DSC00548.JPG	09/07/2	2014 12:36		
Testa Audia Videa	DSC00550.JPG	09/07/2	2014 12:55		
	DSC00551.JPG	09/07/2	2014 13:25		
I ravali	DSC00552 IPG	00/07/3	01/113-26		

• Les photos sont alors toutes renommées avec le nom de l'ensemble, suivi par un numéro entre parenthèses.

Nom	Date	Туре	Taille	Mots-clés
📕 Copenhague (1).JPG	08/07/2014 16:33	Fichier JPG	2 601 Ko	
🔛 Copenhague (2).JPG	08/07/2014 19:22	Fichier JPG	2 555 Ko	
📰 Copenhague (3).JPG	09/07/2014 11:28	Fichier JPG	2 947 Ko	
📰 Copenhague (4).JPG	09/07/2014 11:32	Fichier JPG	2 740 Ko	
🔛 Copenhague (5).JPG	09/07/2014 11:52	Fichier JPG	2 951 Ko	2
Copenhague (6).JPG	09/07/2014 12:01	Fichier JPG	2 682 Ko	
Copenhague (7).JPG	09/07/2014 12:02	Fichier JPG	2 712 Ko	
Copenhague (8).JPG	09/07/2014 12:17	Fichier JPG	2 980 Ko	
Copenhague (9).JPG	09/07/2014 12:17	Fichier JPG	2 875 Ko	8
Copenhague (10).JPG	09/07/2014 12:18	Fichier JPG	2 898 Ko	
Copenhague (11) JPG	09/07/2014 12:19	Fichier JPG	1 937 Ko	
Copenhague (12) JPG	09/07/2014 12:19	Fichier JPG	2 699 Ko	
Copenhague (13).JPG	09/07/2014 12:36	Fichier JPG	3 047 Ko	
Copenhague (14) JPG	09/07/2014 12:55	Fichier JPG	2 031 Ko	
Copenhague (15) JPG	09/07/2014 13:25	Fichier JPG	2 808 Ko	5
Copenhague (16) JPG	09/07/2014 13:26	Fichier JPG	2 136 Ko	
Copenhague (17).JPG	09/07/2014 13:51	Fichier JPG	2 170 Ko	
Copenhague (18).JPG	09/07/2014 13:51	Fichier JPG	2 168 Ko	6
Copenhague (19).JPG	09/07/2014 13:53	Fichier JPG	2 234 Ko	

Pratique pour savoir à quoi elles correspondent !